

Qirare Mərkəzkoma fırqa balşev ka Filystane, dərhaq çvata təmamja təşkiləte fırqe, ja yzəke gynda 24-e məha ilunedə

(Qirare katəbatja Mərkəzkome).

Mərkəzkom terə dvinə, wəki rast parə vəkərnə hasyləta kolxoza isalin (1933 sale), candəna paize wəxtədə təşkilkrən u qə-dandəna we bə təməzi qəwlnbuna məzyənə səva kolxoza bə sijasətə u malhəpūni. Qədandəna ve dərəçə we dəha xyəş ka hale gyndije kolkozvan, je kəsib u ortə, we bəqədine lozunga fırqe, jak dvezə: «Əm saləkə dən əb isal zəftər hasyləte hylinən».

Dərəçə qədandəna wan dərəçə-də lazimə bəxof bəva rast parə vəkərnə hasyləte bə təşkilədarj, ysa, wəki nəwəkəlyn şaşije sala

par, ysa, wəki isal candəna paize bəqədə bə tempe ləz.

Səva we jəke əl Mərkəzkoma fırqa balşevika Filystane qırar dəkə:

1. 24 e məha ilune te həsav krən roza çvate yzəke fırqe, je kolxoza, 25-e məha ilune çvata yzəke fırqe je territorialə, bə wan glije han.

— Fərvəkərnə hasyləte nav kolkozada, glije dyda pəşdaculjna candəna paize lə hər sektora.

2. Təslimi təmamja nəhkoma, dərəçə sovkoza u maşin traktora sijasətije dəkə, wəki dəst xyəda dərbazi təvdərək dityna roza çvata yzəke fırqe bən.

Səba le nherandəna xəbata yzə-ke kolxoza, ysa əl ja yzəke territorialə gərək başqə bəvən brizad; əw brizad gərək hur gəli bənhe rən lə tempe kampanja candəna paize kolkozada, ysa əl sektora təkmalljeda.

Brizad gərək bənərnən cəka cə-wa hattijə nəvisare rozəhəçə kol-xoznəka də knisə wanda, cəwa dəkə həsavdarja kolxoza u xəbata majto gəşk be hazər krəne, wəki bə qirare fırqe u hukyməte hasylət be parə vəkərnə.

3. Nəhkoma u dərəçə sijasəte gərək bəxof bəvən çyvandəna gyndije kolkozvan nəfərçəci u tək-malə xəvatci lə dora çvate wan

roza (24-25-e məha) çvata yzə-ke kolkozada gərək daklatə bəvən sədrə kolxoza, ja yzəke territorialə allədə daklatə gərək bəvən sədrə şevrə gynda u sərdə təmam krən daklatə dəkən brizad. Bərdar dəkən həvalə yzəkəra qəwln kri, wəki bə aktivl koməkə bəvən we xəvate.

Bərdar dəkən redaksije gaze-te wəlatiə u nəhija, wəki ve dərəçədə frə krən xəvate, şro vəkən tempa candəna paize, hylanin u pərə vəkərnə hasylətedə. (Səba koməkdarja təşkiləte rəhja Mərkəzkome wəde 7 roza çərgə həvalə çəvdar şəndəna nəhija).

Katəbe Mərkəzkome
Mirzabegjan.

Həv. L. Arisjan Komisare Ronkaje Ç.Ş.S Filystane

Dərhaq əza krəna həv. L. Arisjan əv qyllyxa Komisare Ronkaje.

Qirare sədrə Mərkəz icra kome Ç.Ş.S. Filystane

1. Səva we, wəki həvalə L. Arisjan dərbazi xəvata fırqe dəkə, əv qyllyxa komisare Ronkaje cə-maəli te əza krəne.

Sədrə Mərkəz icra kome.

S. Martikjan.

Katəbe Mərkəz icra kome,

R. Daştəjan.

Sərhatja həv. L. Arisjan

Həvalə L. Arisjan əv dja xyə biyə sala 1903 da. Xyəndəna xyə kyta kriyə gimnazijədə. Həv. L. Arisjan 16 salli bə, wəxtə ky qəbul bu nav təşkiləta internasiona-lisəd çəny, nav həvaltja wan „Spartak“, bə aktivl xəvət səva pəşdəbərənə şere səjasətije məqə-bəl fə qə. Dəşnəka, əw şər dhat krəne bə sərkərtja fırqa komu-nista.

Sala 1920 da, məha səvətədə qəbul bu dək çərgə fırqa komu-nista, əw təvi xəvata dzi (padro-lisə) ja fırqe bu u dəkəvət. Zə Şəvərnəna Filystane şunda sala 1920-21 məha kanunedə cəwa dələgətə Filystane dəkə Bəkyje, dəkəvətə nav həmçəvətə məxlüqətə çərgədə u plenuma şevra çəhəli-tijədə cəva 1921-22-da dəkəvətə cəwa katəbe Komitə Rəwənə Komsoyoə.

Sala 1922-da qəbul dəkə uni-versitetə Moskvajədə, hln dəkə fakultəta zənbuna yime səjasətijədə u sala 1924 ada xyəndəna xyə kyta dəkə

Dərəçə kəvş krəna həvalə Levon Arisjan Komisare Ronkaje çəmaəti

Qirare sədrə Mərkəz icra kome Ç.Ş.S. Filystane

2. Həvalə L. Arisjan te kəvş krəne komisare Ronkaje çəmaəti Ç.Ş.S. Filystane.

Sədrə Mərkəz icra kome

S. Martikjan.

Katəbe Mərkəz icra kome

R. Daştəjan.

Sala 1925-28-ada dəkəvətə, Mərkəzkoma Fırqa Komunista (b) Filystanədə cəwa sərkəre dər-ənəşirətə u gazətə.

Sala xyəndəna 1927-28 ada dəkəvətə bərdədarja direktore aka-demik universitetə Filystanijədə.

Sala 1929-31-da Moskvajədə hln dəkə u kyta dəkə „Ranion“ e u əv we şunda əl kyta dəkə Insti-tuta akademiəje komunistije ja filosofije

Həna 1031 sale xəvətijə aka-demija komunistijədə cəwa xəvat ciki ymdarije u sərkəre dərəçə xyəndəne. Sala 1931-32-da xəvətijə Institutə Professore Sərdə ja Moskvajədə cəwa professore dərse filosofije Sala 1931-33 te kəvş krəni direktore Institutə profesora Sor ja wəlatə Volgajə Ortə.

Bə aktivl frontə filosofijədə şər dəkə məqəbəl gli gotnə deborinçina

Çərgə xəbərənə u xəvate wl je ky Akademia Komunistada hə-təne gətəne u krəne nəşr bunə zurnalə „Vestnik Akademii Komu-nistada“ u „Pod znamenem Mark-sizme“, da.

Bə qirare 15 e məha ilunedə sə-

dərtja Mərkəz icra kome Ç.Ş.S. Filystane həvalə Levon Arisjan kəvş dəkə komisare Ronkaje çə-maəti çymhyrjətə şevra sosialist-je Filystane.



Həv. L. Arisjan

Həmu dərəçə ronkaje nəhijəra

Dəkən sər həmu sərkəre dərə-çə ronkaje nəhija, wəki bə ləzi, hətta 25 e məha ilune, jəkəjəkə məlumətije bəvənə mən.

1. Nəhijədə cənd nav ktevə-darsə, səva kizən koma u cəqas hatəne stəndəne?

2. Program səva kizən koma, səva kizən dərse hatəne stəndəne?

3. Bə wera təvəji gərəkə bə ləzi bənə əjan krəne mənjə dər-əngi kəvəna u nəstəndəna ktebe dərse, qanunnəmə u təştə xyənd-ən—hlnbunə; gərəkə be nişan krəne cəka wan şxyələdə gynəh-kar kifə?

Komisare Ronkaja çəmaəti
Filystane L. Arisjan.

Konferansa məqələcija (bə telefone).

30-e məha təbaxə, nəhija Aq-baranə bu konferansa dərəsdərə

məktəbə nəhije. Lə we dərə çəv. jabun sər həvdy, 40 dərəsdərə kyrmança. Bərl krəna konferanse həv. həv. katəbe nəhikome A. Xo-çamirjan u redaktore gazətə „Rja Təzə“ Ç. Gençə başqə krən dər-ədərə gynde kyrmança u wənra xəbərənə krən dərhaq pəvğredən u təşkil krəna xəvata bələkəvəna „Rja Təzə“, dərhaq nəvisarə mə-qala dəkə pəşdaculj u kemasije gyndə. Həvalə söz dan, cəwa dərbazi gynd bən, dəst xyə-da təşkil krən ve xəvate u təmme „Rja Təzə“ ra bənəvən.

Məqələdar Q

Məktəbə Musluxie paşda maje

Lə nəhija Təllinə, gynde Mus-luxilədə xəvata məktəbə sər dərə-çəkə qənc ninə.

Şəgərtə məktəbə 6 komən. to-mari 124 şəgərt, le əw şəgərt əl bə normalni naen sər dərse, əwa-na hələ he xəvata xyəda kəvənə.

Avajə məktəbə nəty hall danə. Diware we hylşjanə. Təxtə nəvi-sare xravkərnə, nəhatəje remonçkə-rnə, sove we əl bər ba u barə-ne bə çərəkəvə hatəne xravkərnə.

Fonda məktəbə tynə. Zəv-ja we əl bə nivəkəri hatə candə-ne u əv we nivəkəri məktəbə ty karək bərb cəv nəstəndəja.

Bə gətəna sərkəre məktəbə tə-zə-həvalə Aqasi Hambarsumjan kemasie zərn bə çərəkəvə əv rue sərkərti u dərəsdərə par buja.

Le tənə nəha məktəb təvdərəkə xyə dəkə, şəwat dəst xəstijə, təzə remonç dəst pe kərjə. əva-jəkə hylbat dərəngə əl. le dişə bə sərkərtja katəbe frəçə u sədrə kol-xozə həvalə Xəlç u sədrə Şev-ra gynd həvalə Vasil əw xəvata sərhəvda kəti, ve gəvə te krən. H

Gyhdarja mezon gynde xavate je kyrmanca

Saja sejasatja mylatije Lenin nahija Aqbarane kyrmanca xavateci galek peşdacujin dast anine.

Zb wan peşdacujina jek el ofrandona edobjeta xavatecije kyrmancana 12 gynde kyrmanca nahija Aqbaraneda hane maktob by avaje teze. kutebe darse by zmane de u kulturaje mylati. Nahijada zaro gysk, je ky sala wana xyandne je maktobada qabul bunu, le ilkxanljada el naxyendi u nivxyendi. Xen zb we nahijeda heje maktobak kolcabya u isal te ceknbn u kyta kryne avaje texnikuma pedagoga.

Zsne kyrmanca xavateci, je ky wexta şexa u zylmdara zb hamu lzn u azaja xyu hatybu brine, lro naxyenditja xyu dnda hlydane u by aktivi tavi cekyna xavata gynde sosializme dbe.


Le hane kemasi el sava hlanina wan kemasja lazme om byfky. Cyqas ky fyrq u hykymet şarati dane nahija deraq hazyrkryna sala xyandne tezeada, le hama gynde kyrmancada tezeakryna u hazyrkryna maktoba ne hatije kyta kryne. Inventare maktoba galek kemo. Deraça ronkaje nahije bona hlyandna wan kemasja tyvdarak naxitja. Əwi tene qimata 5000 manati inventar daja hazyrkryne by zavoda Rowane je dazgahada, le zavod wi allada ty tyst nakryje.

Nav 13 gynde kyrmancada tene jekida (gynde Çarçariseda) kynce sor heje, əw el naxyete, gazeta we ja diwer tynne, gazet. Je ky zb morkaze ten, najena xavtandne, xyandn by dange bylynd tşkil nakryne, kutebe lazim u teze tynnen. Sarkare klube, je ky katybe yzaka kolxoze je, deraq xavata kolxoze tşteki nyzane.

Nahilçakom u deraça ronkaje nahije gerek gyh bydn xavate klubera, klub dajlyb sər deraçeka bylynd.

Miraka Məzəndə u Melikkəndədə hane radio, le əwana xrab bunə u naxəbybn, sava cekyna

wan kos bykr nake. Gəle gyndada barce zara hane, le ty cikida listke zara u damdəzgəhe majin tynnəne, təşte sava zara tşkil nakryne, sava we el zar najen barce. 12 tæxte maktobe gynde Qyndxasaze kulake gynd dzine.



Galek xavate hatije kryne sava mahkom kryna kolxoze gynde kyrmanca alije habune u sejasatijeda, kulak u meryje qalb zb kolxoza hatyne derystne, lodyr u sabotaznik hatyne qawrandne.

Le gynde kyrmancada hane komunist je ky hata nna el naketyne nav kolxoza. Bəsa xəbəre sədre Şewra gynde Çamşılıja. Məzən həvalə Xydo, nakətilje kolxoze le xyu yzve hykyməta Zakavkəze je.

Hane gynd. keçare komunist tefilyje gymrah dkybn, bəsa xəbəre gynde Qyndxasazeda ysa dky katybe şewra gynd (komunist) xyu zəwəctijə, zəna wi heje, le zb təjfe dene qizək xyyəra rawandije. Isbatə hanana mahkom dkybn, wəki nav fyrqəcijada xavata tərbiyəta komunistije u tərbiyəta sejasətije zif səstə.

Həlwəxtə kolxoza alije həsava u həsav gərtynədə galek xrawə. Qawəminə ysa, wəki fəhdəh krybn u nvisara rose xavate ja kolxozvana 25 roz çarəke dəftərə wanda nvisinə, jan el məhe çarəke, zb we jəke el nav kolxozvanada nərazibun peşda hatije.

Sava hazyrkryna kadre kyrmanca galek xavate hatije kryne. Sava sədre şewra gynda, katyba u sava darsdara nahijeda kurse jəkməhl u şəsməhl hatyne wəkyrne.

Nahijeda 10 həvalə kyrmanca sər xavata çavdardəbn.

By mahkom kryna peşdacujinara təvəjl, tşkiləte fyrqe u şewra nahija Aqbarane gərek dast pe bykryn kemasije hanana wəxtəki kynda bydn hlydane.

Hadoje Məhmud.

Dəst kəşəndən zb kocərije

Nəhija Şəurə, gynde Məntiqə şawilkada hatta sale paşyn kyrmanca we dərə ty candən nədkrybn Əwana kocər bun u by kocərvanilje əbura xyu dkybn.

Le isal wana by sərkarja həvalə Şəroje Məhməd by xyəliləva hatybn gredane, gyndda isal seşəd deşajtn candəne krybn. Əkəne wan rənd hat, hale wan epeçə xyuş bu; əwana dəste xyu zb kocərtije by çarəkeva byrin.

Lazme kyrmanca gynde majin

Nəxyəşja xyryje nav gynde korbylaqədə

Nəhija Aqbarane, gynde Korbylaqədə bitər bije nəxyəşja xyryje. Zb we nəxyəşije cənd zar u mərəvə məzən mrybn. Doxtəre nahije u morkəze cənd çara hatybn gynd, nəxyəş du dərman kryne, le həmə wəxtəki drez we dərə nəmanə.

Lazme, koməkdarja doxtəra. Lazme doxtərak cəndəkl məqlim by wi gyndi bysəkyne.

Məqəladər Ləwəndə Bəko.

Zb alije redaksiya. — Deraq nəxyəşja gynde Korbylaqədə pərs te danine bər Komisarjata saql by amətijədə.

Fyronta mobilizasiə kryna finansədə Lə nahija Telinədə

Bərvəkyrəna finansə gynde Rirmələke u Sabuncije

Qyrare nahikomə komşomoləja 2-e ilune gynde Rirmələkəda u Sabuncijədə hatije massajl krybn.

Səva bəkemasijə qəndəndəna planesə məhijə Sabuncijə by Rirmələkəra kətilje nav ləçə sosialistije.

Hatta 7-e ilune plane finansə wə qəndəndəna.

lro bəla kryna obligasiə hatije kyta kryne by zədəjl; plan hatybu sər gynde Rirmələk 2270 m, le qəndəndəna by 2845 manatli Sabuncidra 2200 m. le hatije qəndəndəna by 2274 manatli.

Mobilizasiə finansə

TƏXTE SOR

Təllis, Məhrəban, Ainalu, Qəbəçətə, İrləg, Qəsməzlu.

Xərçə gynd, ja sosxyəjkryne (սոցխյ) u xərçəciəna xyu xyu hatije bərvə kryne. Sabuncijədə 1684 m. Rirmələkədə 1120 m. bərvəkyrəbn by tempəke gymrah peşda dby.

Xavata bərvəkyrəne hnəks by səstli dərbəz bu səva we, wəki hatta rozə lroin pərs pərs şjar u kə-

çəv bydn wan gyndija u by xyəliləva bənə gredəne, bçarəkeva u by əssəjl dəst bykrybn zb əmre kocərije. Le nahikomə Şəurə el gərəke dha zədə kə koməkəciəna xyu wan gyndijara, wana dha qəwin by xyəliləva bənd gredane u cəwa ky çərrara hykyməte je, wana hini əmre runəştil bykə.

Zb we jəke gələk kər dəgəhlə xavatecije kyrmançara.

Həsəne Baba.

Bona cekyna texnikume roza zəbare bu

Şagərtə texnikuma kyrmanca by 1-e ilune bərə-bərə bərvə sər həvə bun, Şagərtə teze dha zəf hatybn, le je kəvn hələ he nəhatyne.

Dərsdərə texnikume dby sərja xyoda tam hazyrəbn. Dəftər, qələm hatyne stəndəbn. Hatije saz krybn by hər dəm—dərgəhəva xyəngəxanə el. Le həmə avaje texnikume teze hələ he nəhatije cekrybn, nivçijə majə. Zb bona we jəke darsdar u şagərtə texnikume 12 və məhe roza zəbare saz krybn. Əwana zb səve hatta nivro by dərbərdari xavətiln sər we.

Lazme; roz zəbare ysa, təmmə bənə hazyrkryne. H. R.

bun bəlakryne nav hamu həvə nada.

Həvaləd baş, je ky plane xyu ja bərvəkyrəna finansə qəndəndəna:

Zb Rirmələke

1. Təros Melkonjan, 2. Şavarş Şəvəzjan, 3. Xacatur Şəvəzjan, 4. Xacatur Aslanjan.

Zb Sabuncije

1. Həsəne Çəftər, 2. Həmidə Əmər, 3. Əvdələ Manuk, 4. Makarə Hajdo.

Həvalə mə fyrqəci u komşomol əwqas el gyh nədən qəndəndəna plane bərvəkyrəna finansə. Sabuncijədə əwana najen çəvata, koməke nədən wəkilə gyndra Katybe koma kandidatə fyrqe gələk dur səkiylje zb qəndəndəna plane gynd. Rirmələkədə hane komşomol, je ky hatta iro el pərə obligasiə nədanə.

Mobilizasiə finansə

TƏXTE RƏŞ

Qəraqojməze Zəryn, Həkkə, Mastara, Aşnak, Zitjankov.

Zb „Bəşevkijən Dros“

3 R. I. 43



Nane kolxoze be xada ynda dbe.

Bera nehikom, kontrol koisima u sadtja pala u gyndija nehija Aqbarane çave bдын.

Kolxoza "Ələgeze", gynde Haçl xəllile nehija Aqbarane isal 370 hektar nan avitlje.

Le nha wəxtə bərəfkrəna nana u nan əl naje bərəvkrəne, bərəvkrən hiştəne nav xya çujlne u ləma əl gələk yndati hənə. Kəw şənda çəh u gənyəm həşk biyə drəwə ərde, le sadərtja kolxoze əl rhat runəştijə, əl çl nəlyə u bəna çnəne zavija fəkr nakə. Brigad əl nəçavdarj danə ystijə xya u gyhdari nadən lə kəwşəne xya. Zəvl ky ten çənine nive pər dəwəre u kəşgydarijə lə bərəvkrəna səmye wərjajl nakə. Çaxə pərse han te danine peşja sadərtja u sərkartja kolxoze, əwana dbezyə:

— "Əw heç, hər dəm ysənə, əm zəvljə xya səmyə top nakən". Gyndi zə wan zəvlja gələk nan bərəv dbyən. Kylaş bə roza dmi-nə nav kəwşənda əlki mərəv dbyən u əllja dən həjwanət dərək dbyə. Ty çikida nobədare şəve tynnənən, qəwəminə ysa, wəki çərgək məri şəv çənlə zəvljə kolxoze u çənd çara əl çəhe kolxoze dbyinə. Yzəkə fərqə ja kolxoze tyçərə fəkr nakə dərək hyləndəna wan kemasja u behyrmə-tijə, wəxtə ky əm dbyən bir anine, wəki lazəmə peşja wan şəşja u nəxyəşja şər kən, bдын haldəne, katəbe yzəkə çəbe bə we kərə

Disa tynnə teşkildari

Dərhaç kolxoza Çərçərlisədə bə-təşkiləttja xəvətə kolxoze çənd çə-ra hat nəvisare. Le çəwa dxyjənə yzəkə fərqə, ja kolxoze, sadərtja kolxozeva gydarja qəwin nadən sər təşkilbuna xəvətə kolxoze. Kolxoz dby bən dəjnada xənyqlə. Yzve brlgada çole, wəxtədə dər-pakəvən sər xəvətə xya, bəsa xə-bərə əm hylinən zə 5 ja 6. həzar pərə dəjne wəxt bərbəz. bujl lə sər kolxoze gran biyə u mətrəba dajine əl tynnə, çəwa ky dxyjənə qəwat nəçəhizə.

Katəbe yzəkə fərqə şəkjət dby, wəki pəze kolxoze lə çole te dotən. Sadərtja kolxoze gydari na-kə, le əwl bxyə əl ty gydari nə-kərbu. Planed gynd əlljə qədan-dəndə, peşja çətnəja səkənlə, gələk gyndi nane xya dkytən u drəvən bər bə Təllisə.

Lazəmə gydarja təşkiləta Çərçə-risə lə wan kemasja.]

Çə.

Redaktore çavdar Ç. Gəncə

dbyə: „Brango, əm gışk əl dxy-vyən, şəve wə ki hərə nobədər-ljə bbyə".

Bedər dbyə hətəkəl xrvandanən. Zə kəwşən çəh, gənyəm tynən. hə-mu bərədajl davezyən çijə bedərə; le wəxtə ky ba radəbə wan gyrza dbyə bər xya bəla dbyə nav gynd u kuca xən zə we jəke gyndi hər jək dəstək hyləndə davezə peşja mrişka u kərə. Həjwan əl dby sə-re xyəda dbyən nav bedərə u ter dxyən u kəsək fəkr nakə we nəpakijə bdy kyta kərbə. 1-e u 5-e llunədə bedərə əwlyənda həbun 10 ga u 3 həsp, je ky kətbun sər loda u dxyənlən.

Evarə bu çvətə komsomola wəxtə ky pərs hatə danine dərək hylənləna wan kemasja, sadəreşə-ra gynd Abgar u katəbe yzəkə fərqə Muşəç dbyəntən: „huç çə dbe-zyən, le gəle mə we bərçl bəminəç çə bəwə, brə qasi 20 puta əl ga bxyən, səwa mə dxyəvbyən".

Bedərada əl nobədar tynnənən.

Gərəke nəhkoma fərqə u kom-somola, kontrol komisia, sadtja pa-la u gyndija nehijə Aqbarane le bnersə wan ləsbətə zələl kən u həvalə Haçixəllilə, je ky sərkarl lə bərəvkrəna nan nəçərbəna, bbyk-tyən bər çavdarjə.

Hrant Gəlsytjan.

Çəlate Kotik dəstə məhkəmə

Sadərtja sadtja pala u gyndija je nehijə nheri mbyələ, je ky nəşr bubu „Bə bəjraça bəşevik-ljə"-da № 51-da dərək sərkarə bərə dərəçə ronkajə nehijə Çəlate Kotikda, dit wəki mbyələ bə çərə keva u bə təmamja xyəva rəstə.

Çəlate Kotik çəwa sərkarə dər-əçə ronkajə nehijə bə çəv gredanijə xəvat kərişə dərək əskərə sale 1911 bujl xəbərə janlyş u şaş dajə, xən zə we zə komitəə həvaltja hlanina nəxyənditjə 2000 manat stəndijə (səwa hlanina nə-xyənditja əskərə sala 1911 bujl) dby rənə majinda xərc krişə.

Bə wan ləsbətəna sadərtja sadtja nherəndəna pala u gyndija kbyş kby şxyəle Çəlate Kotik bdyə pro-kurore səwa kəşəndəna wl bər çavdarja sude (məhkəmə,) bə wə-ra təvəjl şxyəle wl şənda kontrol komisiəje wəki əwl gəzi bər çav-darja fərqə əl bbyən.

Komə'dari lazəmə zə tə-man təşkiləte gynded kyrmança bona bbyəndkrəna tirəza gazeta „R. Təzə"

Həmu təşkiləte fərqə, komsomola u sadəre şəwra gynda gərə-ke b 100% l xəvatciyə kyrmança gazetəba bbyən gəredən, ysəzi zərə məktəba; komə II, III, IV-a, şagərtək gərəke nəminə bə gəzət: Le hənə əw xəvatci u dərşdar gynda, jeko dəstə xya zə nəvisə-ra mbyəqala kəşəndijə, nəxyəzə bdy əjan kərbə çənçl u xərvəvlja gynda. Həvalno, gazət silha dəstə wəjə, bə gazetə hun kərbən şər-kən bər oportunistə, zyrbə, u sən-fə dbyəntən, je ko əşkəla nakə gill-jə sənlijə, le nəxmi dbyəbbyə.

Bona əwç jəke əl komsomol u fərqəciyə kyrmança dəjndərlən b 100% l bənə gəredəne gazeta „Rja təzə" bə, səjdəjed gynda gərə-ke rənkə nəminə bə gəzət. Həvaləd əziz, gəli xəvatci mbyə-qaləci rənəzən, bə net u çəgər dəst b bəlakərbəna gazetə u nəvisəre bə kən: təmidare G. „Rja təzə".

Ətərə Şərə.

Zə bə çavdarjə 40 ərəbə kylaş şəwəti

Məha təbəxə, bərli evare, kylaşə kolxoza gynde Təlina zə-rən şəwəti. Səbəbjə we əw bu, wəki dordare roze həvda kətbun u zə səbəbjə nəfsə xya əwana dərək kylaşəda nəfkrən, qəwəte dbyən məşinə u zə we əl priske eçər peşdə te, kylaş dbyrən u pə-ra-pərə şəwətek məzən gymrəh dbyə. Nəva 40 ərəbə kylaşə şə-wətidə məşinək əl bə dəm dəzge xyəva şəwəti.

Zijənkər nəha bər məhkəməne, əw çəwa zijənkər əssə gərəke çə-va xya zə məhkəmə həkymətə şəwre bəstlənən.

Mbyəqədar Təməyrə Məçit.

Qytja nəmə

Nəhja Əştərəke, gynde Əstrəba-te. — Kələşə Şərəra: mbyəqala tə bə nəve „Rja Təzə"-ra nəje nəç-re.

Həsəçə Babara — mbyəqala tə bə nəve „qlz te frotənə" nəje xyənd-əne, bbyənvisə təməz u rənd, we disa bəşinə bə nəve redakşilə.

Nəhija Aqbarane, gynde Korbə-laçə — Rəstgo — ra, mbyəqala tə bə nəve „zə kulakijə əza dbyən" nəje nəçə, şəndijə sər nəhijə.

Fyləstanədə başbortizə-sia te dərbəz kərbəne

Bə çərrə Şəwra Komisəra u Şəwre İçra Mərkəzkomə Fyləstəne da zə sala 1933 başbortizəslə te dərbəz kərbəne.

Bə we çərrə hər əhəlkrə baş-bort te dajinə, angori çijə wan əllinə. Başbortə gərək bbyən bə-zarada, gynde palada, mərkəzə nəhijədə, nav nədəradə, sovxozə-da, trənsportədə u həmu wənçl-jədə, kədərə mbyəkəne məşinə — traktora hənə.

Bəlakərbəna başbortə Rəwanədə gərək bqədə zə 1-e çərja peşən həttə 1-e məha kanunə, Lenina-kənədə zə 15-e çərja peşən hət-tə 1-e məha kanunə, çijə majin-da zə 15-e çərja peşən həttə 1-e kanunə.

Çərrar danə sər şəwra bazara, sərkartja millisijə, nəhllçrakoməra u təşkiləted bəherə, wəki mərvə kəvş kən u çl həzər kən bona təşkilkrəna bəla kərbəna başbortə.

Zə fəydlədə mə dər

Disa gyllə kərbən.

BERLIN, 26-e təbə. Bə mə-lumətja „Volf", wəxtə pəşində komunlistə aktiv Ştəner zəndə-dijə bərvə, səwa we jəke əl hə-tijə gyllə kərbəne.

Ştəner gələk wəxt həvsa mə-rkəzl Daxtufədə bu (Bavarja). Bə gotna „Berliner Berdensajtung" Ştəner Bavarjəje mbyərqədə xə-vətətki məzən bu, kominternədə xəvatəkə sərkarijə dbyər, gazət-məhkəmə dbyə, wəki Ştəner həta, dbyrəna xya təmidare dylkəva bu dby nəva əlljə gərmanjə mby-ryqda.

Errio metal maji jə

PARIZ, 15-e məhə ilunə. Bə məlumətja gazeta „Pətl Parizjən" Errio məlumətli dajə, wəki əwl şajə səwa rewitja xya nav Təfaça Şəwredə.

Rewitja han hatijə kərbə səwa Fyrahşajə u səwa kara ədləljə. Məxləqətə Təfaça Şəwre peşdəcuj-nək nəditl u nəbəhlisti dəst anti-nə.

„Əz dbyənm fədhəd kərbəne, Errio — gottjə, — wəki urbş dby hə-mu çəqlə xəvətədə peşdəcujnək bər bə çəv əjan dbyən, bbyə əw nav doxtərtijədə, bbyə əw nav nədərtijədə".